

t1_altcat_3

(TMQ3JeANG7TekF8f3qu4Z5pd48zTqife5Au)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v12_altcat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_altcat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_altcat_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8_altcat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_altcat_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_altcat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $k5_altcat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_altcat_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v12_altcat_1 X0) \wedge (l2_altcat_1 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k1_altcat_1 X0 X1 X2 \neq k1_xboole_0) \Rightarrow \\ & (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_altcat_1 X0 X1 X2)) \Rightarrow (k5_altcat_1 \\ & X0 X1 X2 X2 X3 (k8_altcat_1 X0 X2) = X3)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v12_altcat_1 X0) \wedge (l2_altcat_1 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_altcat_1 \\ & X0 X1 X1 \neq k1_xboole_0)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v12_altcat_1 X0) \wedge \\ & (l2_altcat_1 X0))) \wedge (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ & (k8_altcat_1 X0 X1) (k1_altcat_1 X0 X1 X1)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v12_altcat_1 X0) \wedge (l2_altcat_1 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\ & (k1_altcat_1 X0 X1 X2)) \Rightarrow ((v2_altcat_3 X3 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\exists X4. \\ & (m1_subset_1 X4 (k1_altcat_1 X0 X2 X1)) \wedge (r1_altcat_3 X0 X2 X1 X4 \\ & X3)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v12_altcat_1 X0) \wedge (l2_altcat_1 \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\
& (k1_altcat_1 X0 X1 X2)) \Rightarrow ((v1_altcat_3 X3 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\exists X4. \\
& (m1_subset_1 X4 (k1_altcat_1 X0 X2 X1)) \wedge (r1_altcat_3 X0 X1 X2 X3 \\
& X4))))))
\end{aligned} \tag{5}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v12_altcat_1 X0) \wedge (l2_altcat_1 \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\
& (k1_altcat_1 X0 X1 X2)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (k1_altcat_1 \\
& X0 X2 X1)) \Rightarrow ((r1_altcat_3 X0 X1 X2 X3 X4) \Leftrightarrow (k5_altcat_1 X0 X2 X1 X2 X4 \\
& X3 = k8_altcat_1 X0 X2))))))
\end{aligned} \tag{6}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v12_altcat_1 X0) \wedge (l2_altcat_1 \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((v1_altcat_3 \\
& (k8_altcat_1 X0 X1) X0 X1 X1) \wedge (v2_altcat_3 (k8_altcat_1 X0 X1) X0 \\
& X1 X1)))
\end{aligned}$$